

Убийствынгычих партии, комсомол бэлэрээндээр!
Сэтгүүлийн 4 хуруунд—Ил-Ээд, Сөмөржүү күнүүэн уонна Чурагны улувуттар комсомол тэрийлбэгтэй быйд 95 салын тулд бүтээгдэх күнүүн, Россия коммунистический партиягын Чурагчы улувутнаачы григорийн бүрэгтэй азарттан ишнийн ишнийн эзслэлийнбэй!

Билингти ашылбай балашының олусуусутурбұт дойылду туғар кириесе бүрүүсөбіткөмігер, наурут биир сомақолында, биир ойсан-саналаах, патристтуу тынынах булупта улахан суютпалаах. Маны оюкторнуга үде, общественный опоз, ыччапты иштүү ишни күнүнгөр сыйыбыт, партия, комсомол баттереннико, эзини күндерор кызаакыңт үләхан. Ыччаптың қыншыг, ишний сайдыбыт, сапонгут-дайынды түсептүү илдең-эйдең олар боялдынына эрз мектенүндиң!

С. И. НИКИТИН

С.И.НИКИТИН

Слово о воле

КОМСОМОЛ ҮТҮӨ УГЭСТЭРИН ЫЧЧАККА



Альянсы ЗІ күнүгөр Ханыны изіншілдік Саха спирттер уопши Чураңы оройынантар Ленинскай Комсомол төрүттезмийт 95 сыйлан балықтудын үздүк таңымна ызылдауда.

Улусын ыраа, чутас коммунистик арасынан
сынаралып, комсомолчар түмөн, балык дашты
жүргүштөп, комсомолдың ырындарынын корустуулар.
Бирик комз үлгөн застыл-дөй мустаң, ыңғыт
сантарын сакынтып, оны табылан наңдаштары
түтүспөр.

Ханылтазы Коордигтуу музейлардын күнгө көрсүкүү борбористин түзүмдөн булган. Урукуу ком ыччаптын лаңтарды, комсомольский хамсаадын болгарданын, активистара хото жөнө, бу тогурук осуунда көкшөхтүү кылышындар. Улуус лайыншатын ыччакта специалиби А.И.Ағашевсъя уонда устунызар, общественик ыччаптар оччотоою комиер ыччаптара күрөштөнүүн, улуттар-хамнастарын олус сарысын иштептир, юрсленин кылышындар. Ол курдук болгарданын Мирзагалин А.Е.Макаров, Ханылтазын Д.П.Чечебутоя, урукуу комсомольский активисти В.А.Панисков уонда да шынтардын ээж.

A. ЗАХАРОВ

ГЕОГРАФИЯНЫ БИЛИИГЭ ДИКТАНТ СУРУЙДУЛАР



Быйылт Россинцаңы географической общество торугтаммит 170 сыйын түсгөлдөр. Бу үбүлпүйдэх сыйлаға аваан, Россини Президенто, Обицетто Понечительской Собинин Президенто В.В. Путин ушаша общество тус көндөгөнинин, спикеры Н. Күнүгтэр Бүтүн Россинцаңы географической диктанттыныншина. Диктантта Сахабылг сирин бары куораттарылттан, утуустарылттан оскушада уоризоччылар үл бары эйлешни үйлүнгөрдөр эмгекшельдип сар.

урдуудын ынтымбыгы диктант хас биричин
кини дойтуулгын географиялыг төө биэрил, биллигин таңымын түрүгүлдөрдөр аяланын ынтымбына. Бинаян
улууслуутар буюн, уонсайа 21 оскушында миңдака тууламынгы дәйгүл терилди. Оробут күнүнен изажануул
жемиро түбөншөбигеди ду, дөн жыгтылга айырх. Барыла 411 киши ынтымна. Итепсиз 184 уорточчи, 141
учуутап уонса 86 үз арасын зөйтин үдериндерэ диктаны суройларга холоннудар. Оң күрдүк, С.А. Новгородов
ашынын орто оскуслада 28 киши юлон ынтымна. Онука агуусташы гимназия, "Айылдан" көзөй театрын,
"Уйынсай" уттараасы кишин белгильдең үтгүннөэр, предпринимчилер кохгоох кылттыны ынтымдар.
Кылттайчылар ўе избийеттеги тарбиянын диктантты суройлдар. Онука географиясын обблубудырга, геогра-
фический карталарга уонса географияда билим-корру таңымын түрүтүрдөрдөрдөрдөр, сорулашыры
толордугар. Диктант 45 мундуктустағы ынтымбына. Биеканы толорута кылттары ата-сүона сурулубай.
Түмүк ахсынны 10 күнүнэр доли уонса www.s-yl.ru сайттарга тасаладар. Оноң, кылттыбыгы дөн ити сайнана
клирон, тус идентифицик иштөө нүмөрдөрдөн хайдын таңымна диктаны суройлутарын бийнектерин сөз.
Был сырьынгы манийек хабзанинан диктанды суройту сака уонса цуучна талын предметтериэр Россиянда литература
сыйлыгар аланын ынтымбына.

Анна ЗАХАРОВА

2015 – Россияна Литература сълза

КЫНАТТААХ ТЫЛЛАРЫ КӨРДҮҮБҮН...

Чыңгасатын тендиң ылайык
Намыныңыздан кебарак
Кызыл ордо күрдүкчүтөөр
Кыбараң макон субеккә
“Булактың чаршылда бордообо!
Булактың чаршылда бордообо!



Бу ырсының биңгити үгүспүт Чүрөтчү күөрөлгөй Аграфена Кузьмина ылшактызы, кини дынки көрдү күсгайыгар абында, ырса тиңшарлы алыптах дорборонноругар уйнара, дөңгүйә истибаппигү бүслөү. Бу ырсының таңында саңа биир талан наах поэта Виктор Башарин суруйбута. Оғон самдеңгельдүй ний комюзитор Егор Кампсов мелодия айсан ырса пынан колупшы.

Виктор Ильич Башарин Аба дайы Улуг сарынин акылбынын
кылттылааца. Кини 1942 сыйлааха атырдаш ыймыгар соринч
ынырыспыбыш. 31-с артилерийский дивизия 525-с зенитей-
артилерийский полкта тубаспигүз. 1-кы Белоруссий фронта Орловской-
Курской тунашынынши, Орловской убабаска хабыр халкыныншыра
кылттыбыш. Ардза Украина куррагтарын немецой-фашистской халибырлы-
гылтардан боскоюспута 1944 сыйлааха ишенин кончышини дайдаттар
эргилибиз. Сарынтан калон берген, Чурагчынынды получившиңа уордо
жылбактап уонна 1945 сыйлааха бутарбактап Павловской, Тулым, Хане
оскуолапарындар уччууташын, зашунан улгобиз. Уругу бизорин
таңынан, ултасыт оскуолапарындар литературий күрүүсүлөрү саладыра. 1959
сыйлааха Чурагчы орбайсунутар Сылышка калон кылбактэр. Виктор Ильич оскуолаца сача тылган уонна литературапын уороппигүз. Сылан оскуолапарын “Кырана” дын литературий күрүүсүгү тэрибигүз. Литературий күрүүсүк оюлоро бастасы сүрүпүүшүн мани шыбыгында
хобосын хонуяшыра холонюшюро. Коркмасбийткөз дын – библиягүз “Кырана”
литературий күрүүсүгү Сылан орто оскуолапарын сача тылгар уонна
литературапарын учутала, СР уорзыригинин туягуна Л.С. Синяева саланы
тышкавас жыйнанында жана салынан улаттагүз.

Виктор Ильич Башаринай айрұтқын олғандың тұстап дарықтамынға. Есес Қурагачтаңызы пілдүлилішке үздөн сыйырь билүнитек поэт Г. Вениников – Баш Хабырның салайтар литературның күрүнугар дарықтамынға. 1952 сыйында Виктор Балпаратын Н. Мордкоев – Амма Ачылтый, С. Васильев илини балшының Мәскеуде Горький атынан Литературный институтта үздөн өзінде жылдың күнінде дарықтамынға. 1953 жылда Гашрилгенова облыжынору сыйырь буюн, соғолохтуу хангарымында үздөн бербенін.

Бастак "Быйыншах жөнөбөр" дүйн кишигээд 1959 сыйлаахсаа бөсөттөн тасхыбыга, "Алана дынобор", "Тұна дыно", "Урмекиң жоноонюр, "Болж" дүйн обдорторға анылаах көкжерін кишигээд тасхыбыгыра 2000 сыйлаахсаа обдорло архызынан аударып сәнни позитивер суруйбут хәноншорун булас, "Үг ардах анынын" дүйн кишигээд оғорон боломынан, "Башн" кишигээд қынаптыгар боссаттингизде. Виктор Башарин хөноншорутар зибекшіл айылтыбыла. Ол күрдүк композитордың Г. Григорий, В. Зырянов меншустар Х.Максимов, Е.Камисев, М.Васильева, Г.Мамонтова, Н.Семенов уолда Виктор Башарин хөноншорутар ырын айбыгыра бузырышар бейзегори ісмегидеги зибекшіл айылтыбыла.

Виктор Ильинич хөөснөнорүү түүгүүдийн "Комус да ейн" дээр шигшианы багасгын барыг, бочиртгынтаа, күн сиригийн бербрыг. Виктор Башарин тыйн шивүүр туслахынга саншылтийн орчилоруу 30-таки салтны булсан бархан аялжсан кийтвиргээр. Ол жуудук Уллу Кийинь 70 салтаны усныа Россиянда литература сэцүүнээс кийн болжжоо туслахындаа эзэн шаардчныг билэх болгих хөөснөнору тумүүнэн, "Комус да ейн" дээр шигшияа кийнгээ бочиртгын таңыста. Кийнгээ бастакы түүмээдээ Виктор Ильинич шүүтэйгар Илья Никифорович Башаринтийн андер. Ындаа Башарын Болтурууский улзунун бастакы уурхажээж дэвнүүрүтгэн бийр бастын шара, хаш тохижуулж, аймалцанийн грахжүүхийн сорин сайдын зобхийн оворгөн бийн шаарыг; "Аймын юйнгээ Ындаа Башарын" дээр шигтаммын юни булаар. Уллу Онсокүүдэг Олондай "Саса илтгэн цэвэлгэр" дээр узехан улзин сирийн аялжрыг шабыг биеэ дэвнүүтийн бийрдэгээр – Ындаа Башарын булаар.

Сана "Көмүс даңғы" киңиз суректиңиз аттыны 30 күнүгөр, Сынапта А.Синвең азъянан Күлпүрхү уюна сыйындан жашинар бусти. Нийзик күпнүралыусына библиотека үстүннөр ханыңкебајарар тэрдинини бириккен, сүрөттөк айымныштык сыйынданашын ылгылтар. Бу да күн, сана хоюон туулугиңизер дүйрөткөн тұксайдайылк аяргылыштың, буюн-жет Виктор Балашиншөр үтгін сұрашарқаннан Эбыстапкага турорушубут. Быльстапкада Виктор Ильич боломисебитилүүсін сурупубут, тұксайдайылк оғондушубут "Кыраңа" литературий күрүшүк сюпорун айымныштара тумушубут суралызыра беңділтер. Күбигін дөң биес уон сыл азарас оттузар оғондушубут суралылартан бойзарин бастасы айымныштарын, бигер дыңнорун хоюонноруң булас көрен сөзөрдің. Діро күн Кылшактаң, Чуралтың, Гөнишок ғылмысын поэзияны сензореоччылар, буюз, поэт учулат В.И.Балашин. Кылта бириңде уәләсебит үалезенеңжәр, бириңде аттыстың дыно-сөргөндерептің сөбөлөр күзен калыныштар. Виктор Ильин туунағы иштеги түрлөвх ахынышары сондымар. "Кыраңа" литературий күрүшүк сюпору поэт хоюоннорун азап иштегендеги.

Наталья ЗАХАРОВА

ААТЫРБЫТ БОКСЕРБУТУН ЧИЭСТЭЭТИЛЭР

Чурагчы төгүс томтордогруутган биэр – спортивнай томторунан бэлгэр. Алтынны 28 күнүгээр Россия боксацаа чемпионатын үргүү комус привер (2013), Россия устуулоннарын боксацаа чемпионатын юльйындааны (2014), Европа чемпионун, Аан дойду ургүү комус привер, Чурагчылаңыз государственийн физкультура уонна спорт институтун 4-с курсун устуулоннуни Василий Егоровы уонна спортсмен тус тренерин, Россия «Үтүүлүк тренерин», Нынба улуулун «Бочооттах тражешилүү», Артур Илюкентьевич Пахомовы кылтаа корсунуу ылтыншынна.

Үерүүлөх түгэн ДП Коркин азынан олимпийской залын болгөмнүүр спортивнай интэрнэт-оскуулаа актөөй салытагар буолта. Сахалартан баскакынан бокса курдук спорг ылархан кернүр Аан дойду рингтигээр ургүү комус привер буолары синисигт бэлгэрин устуулоннарын Василий Егоровы институт үзүүлтиэр, устуулоннара, оскуулаа чөрөжчинтара, учуулалтара чистээтийр «Чурагчы ултуун» (обибуса) МГ байылыга А.Т.Ноговицын, улус делегатарын муннайын председателю Я.П.Оконешников, физкультура уонна спорт управлениеын начальнига В.И.Давыдов, «Чурагчы инициалы» МГ байылынын собижаачы А.Г. Егоров эжрэлтийн капитор. Үерүүлөх корсунууну институт ректора, пик, профессор Илюкентий Илюкентьевич Гогоевын иштөн-сабадаан ылтыга.

Институт иинин бокса отделениета азынтыбыга 5 сый буолта. Онто Василий Егоров 4 сый аныраа иштээр (2012 с.), бокса тренер Айдар Геннадьевич Слепцов ынырынтынан, бийнги институттут устуулуснаа буолбуга. Аан дойду ургүү комус приора Чурагчы институтун устуулуснаа буоларынан ылсан туттарын тоноюлоон болгээтийг «Толуйдан коркодутыснинни сыйшырга боксацаа улжан синийнгерим Чурагчы институттара кириялгитэн ылбиттэр эбт» – дийгитин, мустубут дын сүнүүхтэригээр турал дохсон ылтынан урүйдештийн. Боксер Аан дойду рингтигээр хайдын болгоммитин, ахтимализацийн хайдын ахсынан, юрхогхонног утарсанчыларын кылтаа хайдын кириялбигин сийлини көнжээ, болтуулостараа эзлэгээгээ. Бүлэгээр институт ректорын А.И.Гогоевын драгоцэлжеттергээ 4 сый устагаа улжанынк обийбүтүүрүүн ишин бердэх маатгалын тирээр.

Артур Илюкентьевич Пахомов спорка синийни спортсментан байгалигүү тутулуксандын болгээтийг «Тренер инициалчыг спорт улжан түүнчлигээр үрүүлж, институттегээр устуулбуйгаа тэрийр, сыйбынын көмөрөр



уонна бийээ эмэ багымсах буолоослаа. Ол курдук, Аан Дойду таңынважаа күркэлдээвэрээ сооцийнай тренер английйийн тышы билэгээс» – дийгээ Артур Илюкентьевич боломжиненэж экзаментуптара, Аан дойду рингтигээр секунданныйр бирабытыйгээ бийт:

Чурагчы улдуунун байылыга А.Т. Ноговицын тус эжрэлтийгээр бу корсунуу байын түзээригээр тохтоото, Студија, ДП Коркин институтчынэр Р. Дмитриев, П. Пингин, А. Иванов бу томторго туслуу албастарыгар улбуулган. Олимп чыгыжсан дебайвьарыгар олук уурбут түүнчлигээ томторго корсунуу буолбугаа сүйтапшын болгээтийг. Василий Егоровы улус бочоотунай грамотайын, харынан бөгөөн туттараа бийнтийг тренерээ Артур Илюкентьевич Пахомовы эмээ улжан боломжону урхаж, бар дондогтагаа максаннаа.

Улус Муннайын председателю Я.П.Оконешников, спортсмен юнисаас юм ишигээр үрүүсийнчилгээтийбийн уонна бойтон харысталын, үчүйдэй боломжын. Олимп чыгыжсан дебайвьарыгар беэзаа синийн иштээ.

Чурагчылаңыз государственийн физкультура уонна спорт институтун ректора И.И.Гогоевын бу институттан В.Коринин,

Н.Ноён 2008 иштээ 2012 сыйтариах олимпиададарга путевка ылан ылтыхылтарын, онон бу институттан Олимп чынчалыгын үнүе путевка тосхойбутун болгондог. Тух ханынк үйүстүүлүү, онон институттут устуулонун В.Егоровы Олимпиадаа пельвистагар көрөгээр залтакун бишээдээ уонна институт бочоотунай грамотайын туттараа. Манысары 150000 сүммийнчын сертификаты, убенакан болохи туттараарын уонна устуулон ый айм үрээтийнгээгээ стипендийн ылваахтасын иштээ. А.И.Пахомовы институт бочоотунай грамотайын, сыйналын болохи туттараа.

Чурагчы спортивнай интэрнэт-оскуулаа дижитээр Н.Н.Гульев, Василий Егоров сийвалытээ – Саха сирин спондохортар суду болж буоларын, кинн эзор спортынчылар хийсүр буоларын этн турдээ эжрээ сурк, айылчын болтак туттараа.

Чурагчыны Аан дойду таңынчылар көрсүнүүрөөс дэ буслагтуулуннаар!

Чурагчылаңыз государственийн физкультура уонна спорт институтун пресс-жыныз.

Кэрэ эйгэтигэр

ҮС МАРИАННАЛАР АЙАР ТҮҮҮЛГЭЛЭР

Аасынгыз бэлгээдээ оруу сэргэх ээрээнийнэрээх „Айылды“ Култуура кинин сыйнчылтыгар эмээ биэр сонун костюу болгээтийг. Чурагчы айар-тутар талааннарынтаа үс көр, нарын куулара – үс Мариянналар „Дьюнто дьолу баңдарынх“ дийгээ азтаяах айар көзгэгэрийн тэрийлтийг. Июни Мариянналар төрүт чурагчылар, үнүс Мариянна – кийин. Үүнен Маарыннын күнүз көрдүрбүт маанылары, „куруе көрчэн“ дын саҳалын тъяшкыстанар азтаяах кыргылтар биэр күмнээ айар алын монууттар көрсө түзи, биэр тэлүү болсан манылк үтүүснэй бирайынтын оногорго ылыммыгынтара дынти көр. Намынча, Барахсаны, Тайынна... Үс куулас, үс лынча, үс ийн... Тантал, Эрд, Итээл...

Марияна Майкова обо эрээжитэн алга юлтаях гитарыны кылтаа дозордоон, үгүй ахсаннаах гитарын ырыа конкурсарын кийайылаахтара, байгалийн сольчай кансиеригээр сүтүүрүүччинээр түмпүт бийээ түннан суюлаах-нишэх, нарын ырыалардаа, Барахсаны дын иссөөнчиминийнайар-тутар мелодист Марияна Романова – Тайынна урукуу юмнэ Айылданын дын азтаянан ылчыны сыйчылбыла, Валерий Федоров – Валыгердин, „Эйхээ эр“ дын ырыланын „Этийн хомус“ күонүүрүүсүнүү кылтыны ылбигитара. Марияна хырчанинарыг опорор юмижээр „Сана ыры“ бирайынка Айылданын дын азтаянан ылчынын тахсан, идээстыйннын ылчынтар алар үлтээн Тайынна дын азтаянан салынчылбыла. Тайынна агараас Чурагчы



Барахсаны, Тайынна, Намынча

иизитэг ултээн юнисордсон турор, тыйнчах музика үзүүрээдэг прогаганына Марияна Федотова – Намынча бу түүнчээ мелодист байылынчын санаа сурхжсан. Саха биэр улбуулчулчах, усла Александр Федотов – көржэн, улжан сүтүүснүүтгэнэххийнкүн тыйны ылчын, айн-тутан эзэлдэг. Динкит нарын манылчын, изийр истин кууласах, уралы айн буолардаа мелодист санаа сурхжсан сандырбийши тахсынтын биэр дойдулаахтара уруйду-афхалтын корустууб. Мариянналар үүнен Дьюнтонын куоракиа олоргилор, айар үт азтаяах ылчынын тутусуугаа айылчынайылар.

Дьюнто дьолу баңдарынх“ бирайык мелодисткалар ырыаларын хөбооннорун

сүрүүт хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Ол курдук, бу юнё Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Постникова, биэр дойдулаахтарыгтывась Василий Петров – Айыл, Александр Федотов, бишнитех поетесса Наталья Хархамыса, ашырбиг хомуучут Альбина Детярова айымнынчыларын уонна мин „Кини“ дын хөбооммор энээгээ ыралын тогтолцоогаа ийнээсээ хөбооннүүттарын буолбумону урбуттарынан, уралынх. Хайхынтан Ешхоки Кузьмина – Дьюнтый, Тааттагтан Ирина Коюдзинова – Бымы, Надежда Максимова – Сыралым, Уус-Алдантан Лариса Пост

